



*Crna Gora
Prijestonica Cetinje
Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu*

Cetinje, 13.04.2017.godine
Broj: 05-351/17-249

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: JZU OPŠTA BOLNICA „DANILO I“

OBJEKAT: Rekonstrukcija postojećeg objekta stare Dječje bolnice u okviru bolničkog kompleksa

LOKACIJA: Katastarska parcela broj 3721/1, K.O. Cetinje I, zgrada broj 2, UP 5, bloka 22, Izmjene i dopune DUP-UP-a „Istorijsko jezgro“ Cetinje („Sl.list CG-o.p.“, br.28/15)

MJESTO GRADNJE: Kompleks bolnice „Danilo I“, Cetinje.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

Postojeće stanje

Katastarska parcela br. 3721/1 KO Cetinje I, po Listu nepokretnosti-prepis br.420 način korišćenja je svojina: Država Crna Gora, raspolažanje JZU: Bolnica „Danilo I“ 1/1. Na predmetnoj parceli nalazi se tražena jednospratna zgrada br.2 površine $P= 372 \text{ m}^2$.

Prije podnošenja zahtjeva za gradevinsku dozvolu neophodno je riješiti imovinsko pravne odnose i dostaviti dokaz (list nepokretnosti i kopiju plana)

1) Geodetsko katastarske podloge:

Geodetska podloga je iz Izmjena i dopuna DUP - UP-a „Istorijsko jezgro“ Cetinje.

2) Namjena objekata:

Na dijelu UP 5, u bloku 22, zahvat Izmjena i dopuna DUP – UP-a „Istorijsko jezgro“, u okviru katastarske parcele broj 3721/1, K.O. Cetinje I, iz lista nepokretnosti broj 420, u okviru bolničkog kompleksa nalazi se zgrada (objekat 2 – zgrada i), spratnosti P+1, površine 372 m². Po planu namjene površina, predviđen je objekat zdravstvene zaštite-urgentnog centra, a planom intervencija za isti je predviđena rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnju objekta. Takođe, navedeni objekat spada u kulturno dobro – Stara dječja bolnica.

3) Vrsta, tip i glavne tehnološke cjeline objekta sa osnovnim karakteristikama objekta i prostornim razmještanjem:

Bajova 2, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel: +382 41 231 720; Fax: +382 41 236 116
e-mail: sekretarijat.osb@ctnj.me

Planirana max površina objekta u osnovi je 481m^2 , max bruto površina objekta je 1443m^2 . Ukoliko, na postojećim granicama parcele dode do neslaganja između zvaničnog katastra i plana, mjerodavan je zvanični katalog.

4) Spratnost objekta, odnosno maksimalnu visinsku kotu objekta:

Spratnost objekta je max P+2, odnosno tri nadzemne etaže.

5) Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta (broj stanova ili površina korisnog prostora):

Plan nije definisao ovu vrstu podatka.

6) Situacioni plan s granicom urbanističke parcele i odnosima prema susjednim parcelama, odnosno mjestu na kojima se izvode radovi i kojima se prostor privodi namjeni predviđenoj planskim dokumentom:

Podaci prikazani na priloženoj situaciji.

7) Građevinska i regulaciona linija:

Građevinska i regulaciona linija je prikazana u grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovih urbanističko – tehničkih uslova.

8) Nivelacione kote objekta:

Nivelacione kote objekta uskladiti sa kotama pristupne saobraćajnice kao i javne površine oko objekta.

9) Vrsta materijala za fasade:

Objekat je u raimiranom stanju a fasadu objekta raditi od kvalitetnog i trajnog materijala sa elementima karakterističnim za ovo područje (plastika fasade, vijenci i dr.), a potom bojiti u svjetlom, pastelnom tonu.

Rješenje stolarije vrata planirati po uzoru na tradicionalna rješenja. Isključuje se upotreba roletni. Boja spoljašnje stolarije je u prirodnoj boji drvera i tonirana premazima sandolina, tamno zelena ili bijela boja.

10) Vrsta materijala za krovni pokrivač i njegov nagib:

Rješenje krova raditi na dvije vode, a prema rješenjima datim u grafičkom prilogu Krovne ravni. Širina strehe je max. 70cm za prizemne objekte.

Za krovni pokrivač predviđjeti kanalici tamnocrvene boje i ravne limene ploče 60cm postavljene upravno na sljeme krova ili imitacijom kvadratnih ploča eternita u dijagonalnom rasteru.

Rješenje krova prilagoditi tipološkim karakteristikama arhitekture objekta. Krovnu konstrukciju raditi od drvenih nosača, sa nagibom krova od min 25° do max 30° .

Prilikom projektovanja voditi računa o klimatskim karakteristikama ovog područja (obilne padavine), predviđjeti snjegobranje.

11) Plan intervencija:

U slučaju kada je postojeći objekat u dobrom stanju i kada korisnik odluči da poveća zatečene kapacitete, objekat se može adaptirati ili dograditi, formirati jedinstveni objekat u svemu prema definisanim urbanističkim parametrima i uslovima za objekte tradicionalne arhitekture.

Ovi uslovi predstavljaju prilagodavanje novoj namjeni funkciji i/ili standardima dijelatnosti, bez bitne promjene izgleda. Izvođenje ovih radova se smatra građenjem.

Ovim Planom se utvrđuju sljedeći uslovi za adaptaciju i dogradnju:

- Pri adaptaciji obavezno zaštитiti, očuvati i prezentovati originalno, tradicionalno rješenje (osnovni gabarit i masivnu konstrukciju kao i materijale korištene u finalnoj obradi);
- Materijali koje treba koristiti pri adaptaciji su tradicionalni: kamen, drvo, a samo izuzetno u cilju povećanja stabilnosti i ukrucenja, giter blok i betonske ili čelične elemente konstrukcije, koji u zavisnosti od cjelovitosti rješenja mogu ostati vidni - sagledivi ili ne;

- Maksimalna visina nadzitka iznosi 120cm (mjereno od donje kote natprozornika otvora posljednje etaže do krovnog vijenca „kota“).
- Formiranje novih otvora na fasadama, a koji ne ugrožavaju stečena prava susjeda, moguće je po uzoru na tradicionalna rješenja (pravougaoni, dvokrilni, u kamenom okviru).
- Dogradnju objekta vrati prema datim planskim oprijedjeljenjima, s tim da ti objekti moraju biti usaglašeni sa ambijentom.
- Dograđeni dio objekta mora činiti jedinstveni sklop sa izvornim objektom.

12) Orientacija objekta u odnosu na strane svijeta:

Orjentaciju objekta zadržati u postojećem gabaritu.

13) Meteorološki podaci:

Cetinje je poznato po obilnim proljećnim i jesenjim kišama i spada među najkišovitije gradove Europe sa oko 4000 mm vodenog taloga godišnje.

14) Podaci o nosivosti tla i nivoju podzemnih voda:

Cetinsko polje i njegova neposredna okolina su bez površinskih vodotokova i sa rijetkim izvorima, što je posljedica kraške konfiguracije i geološkog sastava terena, a generalna nosivost terena je 20 N/cm^2 (potrebno je ispitati i utvrditi pravo stanje).

15) Parametri za seizmičko projektovanje:

Istraživanja, studije i analize sprovedene za Opština Cetinje ukazuju da je čitava teritorija seizmički aktivna i visokog seizmičkog intenziteta od 8'MCS.
Mjere zaštite od seizmičkih razaranja planirati u skladu sa rezultatima i preporukama „Elaborata o seizmičkim podlogama i seizmičkoj mikrorekonstrukciji područja Crne Gore“.

16) Uslovi i mjeri za zaštitu životne sredine:

U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovodenja prostornih i urbanističkih planova, treba da se sprovode obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:

- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br.52/16);
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br.54/16);
- Uredba o projektima za koje se vrši procena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 20/07, 47/13 i 53/14);
- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „SL list CG“, br. 27/13, 52/16);
- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11, 28/12, 01/14);
- Odluka o akustičkom zoniranju („Sl. list CG – o.p.“, br. 15/13).

17) Uslovi za pejzažno oblikovanje lokacije:

Oblikovanje lokacije se organizuje se po principu otvorenih zelenih površina sa popločanim stazama i platoima. Ima dekorativno-estetsku i kompoziciono-regulacionu funkciju. Kompozicijom zasada, izborom vrsta, kolotitskim efektima i organizacijom prostora, formirani su prijatne ambijente za kraće zadržavanje gostiju i korisnika usluga.

Kako se radi o zaštićenom prirodnom području pod preventivnom zaštitom kao spomenik prirode „Park u dvorištu Dječje bolnice“(Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine 05 Broj: UPI- 503/1 od 20.30.2017.god.)potrebno je poštovati član 18 Zakona o zaštiti prirode.

18) Uslovi za parkiranje odnosno garažiranje vozila:

Navedeni objekat nalazi neposredno uz planirani parking prostor u sklopu iste urbanističke parcele u bolničkom kompleksu. Ukoliko postoji potreba službena vozila bolnice, mogu dio planiranog parking prostora koristiti za svoje potrebe.

Garaže i drugi pomoći objekti mogu se graditi u skladu sa Odlukom o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoći objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje ("Sl. list CG – o.p", br. 12/14), a broj parking mesta predviđeni na osnovu Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta („Sl.list CG", br. 24/10 i 33/14).

19) Mjesto i način priključenja objekta na gradsku saobraćajnicu ili javni put:
Glavni prtlaz objektu je iz kolsko – pješačke saobraćajnice Vuka Mićunovića.

20) Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na elektro, vodovodnu, kanalizacionu, atmosfersku i drugu infrastrukturnu mrežu:

Sve instalacije projektovati i priključiti po uslovima nadležnih preduzeća, koje ih održavaju (elektroinstalacije, TT instalacije, vodovod i kanalizacija), kao i prema važećim tehničkim propisima i standardima. Pri izradi tehničke dokumentacije - faze elektroinstalacija poštovati Tehničke preporuke EPCG, koje su dostupne na sajtu EPCG. Odobrenje za priključenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se nakon izdavanja gradevinske dozvole po podacima datim na navedeni sajt.

U postupku projektovanja TT instalacije u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG" br. 40/13) poštovati:

- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Sl.list CG", broj 33/14) kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje drugih objekata;
- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projekotvanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske, komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objekatima („Sl.list CG", broj 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projekotvanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;
- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;
- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl.list CG", broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mјete za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi.

Uslovi za priključenje dati od strane d.o.o „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje br. 138 od 07.04.2017 god. su sastavni dio ovih uslova

21) Kablovski distributivni sistemi:

Objekti zdravstva:

Za procjenu vrane snage planiranih objekata korišćene su vrijednosti specifičnog opterećenja zasnovane na iskuštu i podacima iz literature - 70 W/m^2

U zoni zahvata postoje i planira se izgradnja objekata zdravstva, ukupne površine 12195 m^2 .

Usvojena je prosječna vrijednost specifičnog opterećenja za objekte zdravstva (sa klima uredsjima i uz korišćenje energetski efikasnih materijala u izgradnji (staklene površine sa stop sol efektom, centralno grijanje na čvrsta ili tečna goriva, rekuperacija toplog i hladnog vazduha min 80%, solarni kolektori i fotovoltački paneli, argonska trokromorna stakla)), iznosi : $p_{vz} = 70 \text{ W/m}^2$, pri čemu je računato sa procijenjenom brutno površinom.

$$P_{vz} = S \times p_{vz} = 12195 \times 70 \text{ W/m}^2 = 0,853 \text{ MW}$$

Vršno opterećenje objekata zdravstva iznosi 0,853 MW.

22) Uslovi za zaštitu prirodnih i tehničko – tehnoloških nesreća:

Radi zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG – o.p.“ br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl.list RCG br. 8/1993).

23) Uslovi za uređenje urbanističke parcele, odnosno pripadajuće lokacije objekta:

Zelene površine treba da zauzimaju 70% od cijelokupne površine kompleksa, dok 20% čine saobraćajnice, pješačke staze, platoi i druge izgradene površine a ostalih 10% zdravstveni objekat. Uredenje vršiti na osnovu projektnog rješenja.

24) Uslovi za projektovanje objekata upisanih u registar kulturnih dobara Crne Gore:

Kako se predmetni objekat nalazi u zaštićenoj zoni starog urbanog jezgra Cetinja, u svemu treba poštovati konzervatorske uslove za projektovanje izdate od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Br.UPI-03-89/2017-2 od 11-04-2017. god.

25) Uslovi za energetsku efikasnost:

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu : niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode koriscenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom (LED, sijalice visokog koeficijenta korisnosti - LOR (light output ratio)), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača s jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Urbanističkog projekta.

Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije – za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske čelije).

Za izvedbu objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001,04/01/2003)) o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 god.

Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost odredene upute u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoći fotonaponskim elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.

26) Uslovi za objekte koji mogu trajno, povremeno ili privremenog uticati na promjene u vodnom režimu, odnosno vodne uslove:

Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

27) Uslovi za objekte koji mogu uticati na bezbjednost vazdušnog saobraćaja:

Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

28) Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim i drugim ispitivanjima:

U skladu sa potrebama projektanta i investitora odraditi geodetsko snimanje terena i objekta.

29) Mogućnost fazne gradnje objekata:

Rekonstrukciju objekta na dijelu urbanističke parcele raditi u cijelosti.


30) Uslov za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom:

Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbediti pristup svakom poslovnom ili stambeno-poslovnom objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, takođe nivelaciju svih pešačkih staza i prolaza raditi u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl. list CG – o.p.“, br. 2/09).

Projektnu dokumentaciju raditi u svemu prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14) i Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta („Sl. list CG“, br. 32/14)

Obradila:

Marija Milošević, dipl.ing. grad.



PRIJESTONICA CETINJE
CRNA GORA
Sekretariat za održivi
razvoj i infrastrukturu

Cetinje, 13.04.2017.god.
Broj: 05-351/17 - 249
Investitor: JZU OPŠTA BOLNICA "DANILO I"
RAZ:1:500

Rekonstrukcija postojećeg objekta stare
Dječje bolnice u okviru bolničkog
kompleksa, max. spratnosti P+2, na dijelu kat.
parcele br. 3721/1, K.O. Cetinje I, UP 5,
blok 22, objekat i, Izmjene i dopune DUP -
UP-a „Istorijsko jezgro“, Cetinje.

Obradila:

Marija MILOŠEVIĆ, dipl.ing. grad.

Milošević

SEKRETARKA
Njegosava VUJANOVIĆ, dipl.ing.el.

